


TB KE ENG

TB KAPA LEFUBA

TB ke lefu le tebileng
le amang matšoafo
haholo empa le ka ama
'mele kaofela.



TB
BONA MATŠOAO

NKA BOHATO
HANG-HANG

KAMOO E ATA KATENG

LE BANA BA KA TŠOAROA KE TB

TB e ata moeeng
ha motho a
khohlela, a
thimola, a bua
kapa a bina.



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Gates Foundation



THINKTANK





MATŠOAO A TB MO BANENG / MASEA KE AFE?



BONA MATŠOAO

NKA BOHATO
HANG-HANG

HO KHOHLELA

Ho khohlela ho sa
foleng, haholo ha ho
mpefala.




HO HLOKA TAKATSO EA LIJO

Ngoana oa hao
ha a sa lapa kapa
ha a batle ho ja.



HO LAHLEHELOA KE BOIMA BA 'MELE

Lesea kapa ngoana
ha a hole kapa ha a
eketse boima kamoo a
lokelang, le ha a fumana
lijo tse lekaneng.
(Liaparo tsa ngoana ha li
sa mo lekana).



MOKHATHALA

Ngoana ha a
sa bapala kapa
a tsamaea
haholo joalo ka
mehleleng.



FEBERU E TELELE

Ho fufuleloa bosiu,
le ho hloka boroko.



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Gates Foundation



THINKTANK



TB E ? E FUMANOA JOANG



MEKHOA EA HO HLAHLBOA TB

